

Na osnovu člana 7 Zakona o međunarodnim restriktivnim mjerama („Službeni list CG“, broj 3/15), Vlada Crne Gore, na sjednici od _____ 2015. godine, donijela je

ODLUKU

o uvođenju međunarodnih restriktivnih mjera utvrđenih odlukama Savjeta Evropske unije 2013/184/ZVBP od 23. aprila 2013. godine, 2014/214/ZVBP od 14. aprila 2014. godine i 2015/666/ZVBP od 28. aprila 2015. godine povodom situacije u Mjanmaru/Burmi

Član 1

Ovom odlukom uvode se međunarodne restriktivne mjere, povodom situacije u Mjanmaru/Burmi, koje su utvrđene odlukama Savjeta Evropske unije 2013/184/ZVBP od 23. aprila 2013. godine, 2014/214/ZVBP od 14. aprila 2014. godine i 2015/666/ZVBP od 28. aprila 2015. godine, kojima se Crna Gora pridružila, u skladu sa vanjskopolitičkim prioritetom usaglašavanja sa Evropskom unijom, u oblasti zajedničke vanjske i bezbjednosne politike.

Član 2

Zabranjuje se prodaja, snabdijevanje, tranzit ili izvoz oružja i povezanog materijala svih vrsta, uključujući oružje i municiju, vojna vozila i opremu za paravojna djelovanja i rezervne djelove, kao i opremu koja bi se mogla koristiti za unutrašnju represiju u Mjanmaru/Burmi.

Zabranjeno je:

- pružanje tehničke pomoći, brokerskih i drugih usluga u vezi sa vojnim aktivnostima i osiguravanjem, izradom, održavanjem i upotrebom oružja i povezanog materijala svih vrsta, uključujući oružje i municiju, vojna vozila i opremu, opremu za paravojno djelovanje i rezervne djelove, kao i opremu koja bi se mogla koristiti za unutrašnju represiju direktno ili indirektno, bilo kojem fizičkom ili pravnom licu u Mjanmaru/Burmi ili za korišćenje u Mjanmaru/Burmi;
- finansiranje ili pružanje finansijske pomoći u vezi sa vojnim aktivnostima, uključujući posebno bespovratna sredstva, zajmove i osiguranje izvoznog kredita za bilo kakvu prodaju, snabdijevanje, tranzit ili izvoz oružja i povezanog materijala, kao i opreme koja bi se mogla koristiti za unutrašnju represiju ili za pružanje povezane tehničke pomoći, brokerskih i drugih usluga direktno ili indirektno, bilo kojem fizičkom ili pravnom licu u Mjanmaru/Burmi ili za korišćenje u Mjanmaru/Burmi.

Član 3

Član 2 ove odluke ne primjenjuje se na:

- prodaju, snabdijevanje, tranzit ili izvoz nesmrtonosne vojne opreme ili opreme koja bi se mogla upotrijebiti za unutrašnju represiju, koja je namijenjena isključivo za humanitarne ili zaštitne svrhe ili za programe Ujedinjenih nacija i

Evropske unije za izgradnju institucija ili na materijal namijenjen operacijama Ujedinjenih nacija i Evropske unije za upravljanje krizama;

- prodaju, snabdijevanje, tranzit ili izvoz opreme za razminiranje i materijala koji se tom prilikom koristi;

- finansiranje i pružanje finansijske pomoći u vezi sa opremom, programima i operacijama iz al. 1 i 2 ovog stava;

- pružanje tehničke pomoći u vezi sa opremom, programima i operacijama iz al. 1 i 2 ovog stava;

- zaštitnu odjeću, uključujući neprobojne prsluke i vojne kacige, koja se privremeno izvozi u Mjanmar/Burmu za potrebe osoblja Ujedinjenih nacija i Evropske unije ili njenih država članica, predstavnika medija, učesnika na humanitarnim i razvojnim poslovima i povezanog osoblja i koristi se isključivo za njihovu ličnu upotrebu.

Odredbe stava 1 al. 1 do 4 ovog člana primjenjuju se ako je te poslove i aktivnosti prethodno odobrio Savjet Evropske unije.

Član 4

Ministarstvo ekonomije, Ministarstvo unutrašnjih poslova, Ministarstvo odbrane, Ministarstvo finansija, kao i drugi organi i pravna lica nadležni za primjenu restriktivnih mjera koje su uvedene ovom odlukom, dužni su da, u okviru svojih nadležnosti, obezbijede primjenu ove odluke, kao i da o preduzetim aktivnostima obavijeste Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija.

Član 5

Ova odluka se primjenjuje do 30. januara 2016. godine.

Član 6

Ova odluka stupa na snagu danom objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore“.

Broj:

Podgorica,

2015. godine

Vlada Crne Gore

Predsjednik,

Milo Đukanović